

1. Sesotho Puo ya Lapeng **Kereiti ya 2 Kotara ya 3**

Moralo wa Semmuso wa ho ruta Kharikhulamo ya Naha e Fetotsweng

TATAISO YA HO SEBEDISA KHARIKHULAMO E FETOTSWENG BAKENG SA PUO MOKGAHLELONG O TLASE:

Ka kopo ela hloko tse latelang:

1. Kharikhulamo e fetotswe ho tshetleha feela dintlha le bokgoni.
2. Bokgoni bo qhalakantswe ho latela nako eo ho fanweng ka yona. Bokgoni le tsebo di phetwa dibekeng tsohle e le hore ho se be le moithuti ya sa fumantshweng monyetla ha a sa ye sekolong letsatsi le leng le le leng.
3. Dikahare di phatlallatswa kahare ho kgaohanya dibeke
4. Dihlooho tsohle tsa Puo di kopantswe, le mesebetsi ya letsatsi le letsatsi ha e ya tobana le nako empa di sebediswa letsatsi lohle.
5. Ho bala ho hloka ho latela tse latelang: **Nako ya tsepamiso ya Ho bala le Ho ngola (CAPS)**. Likgopotso tsena di kenyelleditswe kaha ho bonahala ho na le kutlwisiso e batlang e fapane hanyane ya se bolelwang ke nako ya tsepamiso ya Ho bala le Ho ngola ho CAPS.
 - **Nako ya tsepamiso ya Ho bala le Ho ngola** ke nako e kopantsweng ka thata (nako e ka etsang hora) moo ho bala ka kopanelo le ho ngola ka kopanelo ho etsahalang metsotsong e 15 ya pele. Kamora moo, hape e hokahane le bokgoni bo ithutilweng mohatong wa ho bala ka kopanelo/ ho ngola ka kopanelo, boemo ba mantswe le polelo bo entswe (mohl. medumo). Sena se nka metsotso e ka bang leshome. Kamora moo, ho bala ka tataiso ya sehlopha ho etswe, ka baithuti ba hlophisitsweng ka sehlopha sa bokgoni ba ho bala. Ka nako ya tsepamiso ya Ho bala le Ho ngola, motheo o bewa bakeng sa ho tsamaisa bokgoni bo hlokalang bakeng sa ho bala ka bobedi, ho bala ka boikemelo le ho ngola ka boikemelo e welang KANTLE ho nako ya ho bala le ho ngola nakong ya tsepamiso.
 - Bokgoni ba mantlha le tsebo e etswang dibakeng tse fapaneng di tshetsa sena mme ha di eme di le ding.
6. **Ho bohlokwa ho bala Karolo ya 2 kaha sena se na le tlhahisoleseding ka mokgwa wa ho ruta.**
7. **Moralo wa ho ruta wa selemo le selemo o tlameha ho kena dipakeng boemong ba sekolo ho amohela melawana ya sekolo mohl. Lenaneo la Medumo le ntse le sebediswa le tla etsa qeto ya hore na e tla ruta Medumo efe le hore na e tla rutwa dibekeng dife.**
8. Nako le nako ha mesebetsi wa sehlopha o etswa, ho tlameha hore ho latelwe ho arohangwa ha batho.
9. Matitjhere a dule a buisana le matitjhere a dikereiti tse fetileng (haeba ho kgonahala) e le hore ho se be le dikgeo tse etsahalang phetohong pakeng tsa dikereiti.

Tekanyetso e thehilweng sekolong:

- Tekanyetso e etsahala ho ya ho ile Mokgahlelong wa Motheo.
- Tekanyetso e ka etsahala feela ka dikahare tse rutilweng.
- Karolo ya 4 e kgutsufaditsweng e lokela ho sebediswa bakeng sa ditekanyetso tsohle.

Moralo wa ho ruta wa selemo le selemo wa 2021– Kotara ya 3: THUTO: Sesotho HL Kereiti ya 2

Kotara ya 3:matsatsi a 49	Beke ya 1	Beke ya 2	Beke ya 3	Beke ya 4	Beke ya 5	Beke ya 6	Beke ya 7	Beke ya 8	Beke ya 9	Beke ya 10
Sehlooho sa CAPS	HO MAMELA LE HO BUA Bonyane: metsotso e 45 ka beke (3 x metsotso e 15) Moedi wa nako: Hora e 1 ka beke (4 x metsotso e 15)									
Dikgopolo kutlwisiso tsa mantlha, Bokgoni le Bohlokwa	<ul style="list-style-type: none"> Bua ka boiphihlelo ba hae, mohlala, a pheta ditaba ntle le ho phetapheta Arabela ho dilothe le metlae Mamela tlhahlamano ya ditaello mme a arabele ka tshwanelo. 	<ul style="list-style-type: none"> Mamela ntle le tshitiso, bontsha tlhompho ho sebui a botsa dipotso bakeng sa tlhakisetsa. Bua ka boiphihlelo ba hae le ditaba ka kakaretso,mohl. A pheta ditaba Eba le seabo dipuisanong, a botsa ebile a araba dipotso. Sisinya ditharollo tsa qaka haholo ka nako ya Mmetse. Mamela dipale mme a akanye qetello, kapa a iqapele qetello ya hae. Pheta dipale tse bonolo a fetofetola modumo le bophahamo ba lentswe. 	<ul style="list-style-type: none"> Mamela ntle le tshitiso, a bontsha tlhompho ho sebui a botsa dipotso bakeng sa tlhakisetsa. Bua ka boiphihlelo ba hae le ditaba ka kakaretso,mohl. A pheta ditaba Eba le seabo dipuisanong, a botsa ebile a araba dipotso. Sisinya ditharollo tsa qaka haholo ka nako ya Mmetse. Mamela tlhahlamano ya ditaello mme a arabele ka tshwanelo. Pheta dipale tse bonolo a fetofetola modumo le bophahamo ba lentswe 	<ul style="list-style-type: none"> Mamela ntle le tshitiso, a bontsha tlhompho ho sebui a botsa dipotso bakeng sa tlhakisetsa. Bua ka boiphihlelo ba hae le ditaba ka kakaretso,mohl. A pheta ditaba Eba le seabo dipuisanong, a botsa ebile a araba dipotso Sisinya ditharollo tsa qaka haholo ka nako ya Mmetse Sebedisa tlotlontswe e ntseng e eketseha ha a bua. Sebedisa puo e tshwanetseng le batho ba fapaneng jwalo ka dintlha bakeng sa dipheo tse fapaneng. Bapala maemo a fapaneng ka bonketsisane, mohl. a iketsa mobadi wa ditaba. 	<ul style="list-style-type: none"> Bua ka boiphihlelo ba hae le ditaba ka kakaretso,mohl. A pheta ditaba Eba le seabo dipuisanong, a botsa ebile a araba dipotso Sisinya ditharollo tsa qaka haholo ka nako ya Mmetse Sebedisa tlotlontswe e ntseng e eketseha ha a bua Mamela bakeng sa dintlha paleng a araba dipotso tse bulehileng, mohl. a sebetsa ka sesosa le sephetho. Pheta metlae le dilothe a sebedisa puo ya karaburetso 	<ul style="list-style-type: none"> Bua ka boiphihlelo ba hae le ditaba ka kakaretso,mohl. A pheta ditaba Eba le seabo dipuisanong, a botsa ebile a araba dipotso Pheta metlae le dilothe a sebedisa puo ya karaburetso. Mamela tlhahlamano ya ditaello mme a arabele ka tshwanelo. 				
Sehlooho sa CAPS	MEDUMO Bonyane: Hora e 1 ka beke (4 x metsotso e 15); Moedi wa nako: Hora e 1 le metsotso e 15 ka beke (5 x metsotso e 15) Sebedisa metswako ya didumammoho ho bopa le ho qhaqholla mantswa Tswela pele ka ditlhakisetsa ho elellwa ka ho utlwa(ho bopa le ho qhaqholla mantswa ka ho utlwa/mamela e seng ka ho bona) ka ha hona ho tla thusa haholo mopeletong									
Dikgopolo kutlwisiso tsa mantlha, Bokgoni le Bohlokwa	<ul style="list-style-type: none"> Elellwa medumo ya didumannotshi e tswakilweng mantsweng(mohl. hlooho, sephooko, feela) Elellwa didumannotshi tse phahameng le tse tlase mantsweng a ngolwang ka ho tshwana(mohl. Ha ke 	<ul style="list-style-type: none"> Boelletsa kamano ya medumo le ditlhaku tsa nteterwane mantsweng. Sebedisa metswako ya didumammoho ho bopa le ho qhaqholla mantswa(ny-a-ts-a) Boelletsaa medumo e tswakilweng e bopilweng ka 	<ul style="list-style-type: none"> Sebedisa metswako ya didumammoho ho bopa le ho qhaqholla mantswa(ny-a-ts-a Elellwa medumo e qalang le dinoko tse qetellong dipateroneng tse rarahaneng (tjho-tjho- se-la-ng) 	<ul style="list-style-type: none"> Elellwa medumo e qalang le dinoko tse qetellong dipateroneng tse rarahaneng(tjho-tjho-se-la-ng, pha-pah-tha-ng) Elellwa medumo e tshwaetsanang 	<ul style="list-style-type: none"> Sebedisa metswako ya didumammoho ho bopa le ho qhaqholla mantswa(ny-a-ts-a) Boelletsaa medumo e tswakilweng e bopilweng ka ditlhaku tse pedi(mohl:kgala, hloma, nyeka) 	<ul style="list-style-type: none"> Elellwa medumo ya didumannotshi e tswakilweng mantsweng(mohl:hlooho, sephooko, feela) Bopa ditlhaku tse tharo tsa didumammoho tse ikemetseng ha di 				

	<p>lapile ke kopa dijo kapa lebanta le mo kopa hantle.</p> <ul style="list-style-type: none"> Bala mantswe a tswang dithutong tsa medumo dipolelong le ditemeng tse ding. Ithuta ho peleta mantswe a leshome ka beke ho tswa dithutong tsa medumo le mantsweng a hlahang kgafetsa. 	<p>dithaku tse pedi(mohl:kgalal, hloma, nyeka)</p> <ul style="list-style-type: none"> Elellwa medumo e qalang le dinoko tse qetellong dipateroneng tse rarahaneng(tjho-tjho-se-lang, pha-pah-tha-ng) Peleta mantswe ka nepo ba sebedisa tsebo eo ba e rutilweng hara selemo Bala mantswe a tswang dithutong tsa medumo dipolelong le ditemeng tse ding Ithute ho peleta mantswe a leshome ka beke ho tswa dithutong tsa medumo le mantsweng a hlahang kgafetsa. 	<ul style="list-style-type: none"> Elellwa medumo e tshwaetsanang mantsweng. Mohl. nkuka,.nkgesa, jwanng Peleta mantswe ka nepo ba sebedisa tsebo eo ba e rutilweng hara selemo. Bala mantswe a tswang dithutong tsa medumo dipolelong le ditemeng tse ding. Ithute ho peleta mantswe a leshome ka beke ho tswa dithutong tsa medumo le mantsweng a hlahang kgafetsa. 	<p>mantsweng(mohl;/nkgo, nka, jwang)</p> <ul style="list-style-type: none"> Peleta mantswe ka nepo ba sebedisa tsebo eo ba e rutilweng hara selemo Bala mantswe a tswang dithutong tsa medumo dipolelong le ditemeng tse ding. Ithute ho peleta mantswe a leshome ka beke ho tswa dithutong tsa medumo le mantsweng a hlahang kgafetsa. 	<ul style="list-style-type: none"> Elellwa medumo ya didumannotshi e tswakilweng mantsweng(mohl:hlooho, sephooko, feela) Peleta mantswe ka nepo ba sebedisa tsebo eo ba e rutilweng hara selemo Bala mantswe a tswang dithutong tsa medumo dipolelong le ditemeng tse ding. Ithute ho peleta mantswe a leshome ka beke ho tswa dithutong tsa medumo le mantsweng a hlahang kgafetsa 	<p>hlahella mantsweng(ntlo, nthata, mpho)</p>
Sehlooho sa CAPS	<p>HO BALA</p> <p>Ho bohlokwa ho bala ntlha ya 7 tataisong e leqepheng la pele.</p> <p>Ho bala ka kopanelo: Bonyane: Hora e 1 ka beke (3 x metsotso e 20); Moedi wa nako: Hora e 1 le metsotso e 15 ka beke (5x metsotso e 15)</p> <p>Ho bala ka tataiso ya sehlopha dihora tse 2 le metsotso e 30 ka beke (2 x metsotso e 15 ka letsatsi (dihlopha tse 2 ka letsatsi)</p> <p>Ho bala ka boikemelo/Ka bobedi: x 3 ka beke</p>					
Dikgopolo Kutlwisiso tsa mantlha , Bokgoni le Bohlokwa	Ho bala ka kopanelo	<ul style="list-style-type: none"> Ho bala ka kopanelo: Titjhere o bontsha mehato yohle ya ho bala, a bala le barutwana kaofela. Ho bala ka kopanelo: Titjhere a etse mohlala wa tshebediso ya bokgoni ba ho kgetholla medumo le maano a mang a kenyelletsang dintlha tsa moelelo le tlhahlobo ya sebopeho. Ruta bana ho ithokomela ha ba bala ka bobedi ntlheng ya ho tseba mantswe le kutlwisiso ha ba bala Bana ba ka rutwa ho botsa 'Na e utlwahala e nepahetse?' 'Na e shebahala hantle?' '. Etsa mohlala wa tshebetso ya ho bala ka kopanelo mme o e sebedisa ka ho bala ka sehlopha se tataiswang ka tshehetso.. 				
	<ul style="list-style-type: none"> Bala buka e le baithuti kaofela padisommohong, ba hlwaya tlhahlamano ya diketsahalo le tikoloho. 	<ul style="list-style-type: none"> Bala buka e le baithuti kaofela padisommohong, ba hlwaya tlhahlamano ya diketsahalo le tikoloho. Sebedisa bokantle ba buka ho akanya/ noha 	<ul style="list-style-type: none"> Bala buka e le baithuti kaofela padisommohong, ba hlwaya tlhahlamano ya diketsahalo le tikoloho. Sebedisa bokantle ba buka ho akanya/ noha 	<ul style="list-style-type: none"> Bala buka e le baithuti kaofela padisommohong, ba hlwaya tlhahlamano ya diketsahalo le tikoloho. Sebedisa bokantle ba buka ho akanya/ noha 	<ul style="list-style-type: none"> Bala buka e le baithuti kaofela padisommohong, ba hlwaya tlhahlamano ya diketsahalo le tikoloho. Sebedisa bokantle ba buka ho akanya/ noha 	<ul style="list-style-type: none"> Bala buka e le baithuti kaofela padisommohong, ba hlwaya tlhahlamano ya diketsahalo le tikoloho.

	<p>?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sebedisa bokantle ba buka ho akanya/ noha 	<ul style="list-style-type: none"> • Araba dipotso tsa monahano o phahameng hodima tema e badilweng (“Ho ka be ho etsahetse eng ha...?”) 	<ul style="list-style-type: none"> • Araba dipotso tsa monahano o phahameng hodima tema e badilweng (“Ho ka be ho etsahetse eng ha...?”) • Fana ka kgopolo ya hae ho se badilweng. 	<ul style="list-style-type: none"> • Araba dipotso tsa monahano o phahameng hodima tema e badilweng (“Ho ka be ho etsahetse eng ha...?”) • Fana ka kgopolo ya hae ho se badilweng. • Hlwaya mahlalosoongwe le malatodi 	<ul style="list-style-type: none"> • Araba dipotso tsa monahano o phahameng hodima tema e badilweng (“Ho ka be ho etsahetse eng ha...?”) • Hlwaya mahlalosoongwe le malatodi • Hlalosa tlhahisoleseding ho tswa ditafoleng/ dipapetleng jwalo ka khalendara. 	<ul style="list-style-type: none"> • Araba dipotso tsa monahano o phahameng hodima tema e badilweng (“Ho ka be ho etsahetse eng ha...?”) • Hlalosa tlhahisoleseding ho tswa ditafoleng/ dipapetleng jwalo ka khalendara.
<p>Ho bala ka tataiso ya sehlopha</p>	<p>Balla hodimo boemong ba hae sehlopheng se tataiswang ke titjhere, ke hore, sehlopha kaofela se bala pale e le nngwe e tshwanang.</p> <p>Itekola ha ba bala, boemong ba ho eellwa mantse ka kutlwisiso</p> <p>Bala ka bokgeleke bo eketsehang le ka maikutlo.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Balla hodimo boemong ba hae sehlopheng se tataiswang ke titjhere, ke hore, sehlopha kaofela se bala pale e le nngwe e tshwanang. • Sebedisa mantse a hlahang kgafetsa, medumo, bokgoni ba ho peleta le ho qapodisa ho hlopholla maemo le sebopeho ha a bala. • Itekola ha ba bala, boemong ba ho eellwa mantse ka kutlwisiso • Bala ka bokgeleke bo eketsehang le ka maikutlo. • Tswela pele ho aha tlotlontse e hlahang kgafetsa ho tswa lenaneong la ho bala ka tshohanyetso, dibukeng tse hlophisitweng boemong le mananeng a mantse a hlahang kgafetsa. 	<ul style="list-style-type: none"> • Balla hodimo boemong ba hae sehlopheng se tataiswang ke titjhere, ke hore, sehlopha kaofela se bala pale e le nngwe e tshwanang. • Sebedisa mantse a hlahang kgafetsa, medumo, bokgoni ba ho peleta le ho qapodisa ho hlopholla maemo le sebopeho ha a bala. • Itekola ha ba bala, boemong ba ho eellwa mantse ka kutlwisiso • Bala ka bokgeleke bo eketsehang le ka maikutlo. • Tswela pele ho aha tlotlontse e hlahang kgafetsa ho tswa lenaneong la ho bala ka tshohanyetso, dibukeng tse hlophisitweng boemong le mananeng a mantse a hlahang kgafetsa. 	<ul style="list-style-type: none"> • Balla hodimo boemong ba hae sehlopheng se tataiswang ke titjhere, ke hore, sehlopha kaofela se bala pale e le nngwe e tshwanang. • Sebedisa mantse a hlahang kgafetsa, medumo, bokgoni ba ho peleta le ho qapodisa ho hlopholla maemo le sebopeho ha a bala. • Itekola ha ba bala, boemong ba ho eellwa mantse ka kutlwisiso • Bala ka bokgeleke bo eketsehang le ka maikutlo. • Tswela pele ho aha tlotlontse e hlahang kgafetsa ho tswa lenaneong la ho bala ka tshohanyetso, dibukeng tse hlophisitweng boemong le mananeng a mantse a hlahang kgafetsa. 	<ul style="list-style-type: none"> • Balla hodimo boemong ba hae sehlopheng se tataiswang ke titjhere, ke hore, sehlopha kaofela se bala pale e le nngwe e tshwanang. • Sebedisa mantse a hlahang kgafetsa, medumo, bokgoni ba ho peleta le ho qapodisa ho hlopholla maemo le sebopeho ha a bala. • Itekola ha ba bala, boemong ba ho eellwa mantse ka kutlwisiso • Bala ka bokgeleke bo eketsehang le ka maikutlo. • Tswela pele ho aha tlotlontse e hlahang kgafetsa ho tswa lenaneong la ho bala ka tshohanyetso, dibukeng tse hlophisitweng boemong le mananeng a mantse a hlahang kgafetsa. 	<p>?</p> <p>Balla hodimo boemong ba hae sehlopheng se tataiswang ke titjhere, ke hore, sehlopha kaofela se bala pale e le nngwe e tshwanang.</p> <p>?</p> <p>Itekola ha ba bala, boemong ba ho eellwa mantse ka kutlwisiso</p> <p>Bala ka bokgeleke bo eketsehang le ka maikutlo.</p>

<p>Ho bala ka bonngwe/ bobedi</p>	<p>Balla hodimo a balla motswalle. Bala ka boikemelo: dibuka tsa ditaba tseo e seng tsa nnete le dithothokiso</p>	<ul style="list-style-type: none"> Bala mongolo wa hae le wa ba bang. Bala ka boikemelo: dibuka tsa ditaba tseo e seng tsa nnete le dithothokiso 	<ul style="list-style-type: none"> Balla hodimo a balla motswalle. Bapala dipapadi tsa mantswe a tlatselletsa malepa a mantswe ho matlafatsa bokgoni ba ho bala le tlotlontswe jwalo ka 'bingo', papadi ya sediadia. 	<ul style="list-style-type: none"> Balla hodimo a balla motswalle. Bala ka boikemelo: dibuka tsa ditaba tseo e seng tsa nnete le dithothokiso Bapala dipapadi tsa mantswe a tlatselletsa malepa a mantswe ho matlafatsa bokgoni ba ho bala le tlotlontswe jwalo ka 'bingo', papadi ya sediadia. 	<ul style="list-style-type: none"> Balla hodimo a balla motswalle. Bala ka boikemelo: dibuka tsa ditaba tseo e seng tsa nnete le dithothokiso Bapala dipapadi tsa mantswe a tlatselletsa malepa a mantswe ho matlafatsa bokgoni ba ho bala le tlotlontswe jwalo ka 'bingo', papadi ya sediadia. 	<ul style="list-style-type: none"> Bala ka boikemelo: dibuka tsa ditaba tseo e seng tsa nnete le dithothokiso Bapala dipapadi tsa mantswe a tlatselletsa malepa a mantswe ho matlafatsa bokgoni ba ho bala le tlotlontswe jwalo ka 'bingo', papadi ya sediadia.
-----------------------------------	---	--	--	--	--	---

<p>Sehlooho sa CAPS</p>	<p>HO NGOLA Bonyane: Hora e 1 ka beke (4 x metsotso e 15) Moedi wa nako: Hora e 1 ka beke (3 x metsotso e 20)</p>
--------------------------------	--

<p>Dikgopolo Kutlwisiso tsa mantlha, Bokgoni le Bohlokwa</p>	<p><i>Sebedisa mesebetsi ya ho ngola ka kopanelo ho bontsha mehato ya ho ngola (mekgwaritso, ho ngola, le ho phatlalatsa). Fana ka sebopeho sa ho ngola ho thusa baithuti ho ngola dipale tsa bona</i></p>					
<p>Ngola seratswana se le seng (Bonyane dipolelo tse hlano) ka boiphihlelo ba hae kapa diketsahalo tse kang ditaba tsa kamehla. Eba le seabo dipuisanong ho kgetha sehlooho seo ho tla ngolwa ka sona Bala le ho buisana ka mongolo wa hae le motswalle Aha pokello ya mantswe le bukanntswa/dikshenare eo a iketseditseng yona.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Ngola dirapa tse 1- 2 (Bonyane dipolello tse robedi) ka boiphihlelo ba hae kapa diketsahalo. Eba le seabo dipuisanong ho kgetha sehlooho seo ho tla ngolwa ka sona Ngola tema e hlahisang maikutlo jwalo ka karete ya tlhaphohelo,posekarete jj. Peleta mantse a tlwaelehang ka nepo a leke le ho peleta mantswe a sa tlwaelehang ka ho sebedisa tsebo ya medumo Sebedisa matshwao a puo ka nepo (dikgutlo, difeelwana, matshwao a potso le a makalo) hore ba bang ba kgone ho bala se ngotsweng. Hlwaya le ho sebedisa maemedi ka nepo Bala le ho buisana ka mongolo wa hae le motswalle Aha pokello ya mantswe le bukanntswa/dikshenare eo a iketseditseng yona. 	<ul style="list-style-type: none"> Ngola dirapa tse 1- 2 (Bonyane dipolello tse robedi) ka boiphihlelo ba hae kapa diketsahalo. Eba le seabo dipuisanong ho kgetha sehlooho seo ho tla ngolwa ka sona Kgwaritso, a ngola a be a phatlalatse pale ya hae ya Bonyane dipolelo tse tshelletseng. Sebedisa matshwao a puo ka nepo (dikgutlo, difeelwana, matshwao a potso le a makalo) hore ba bang ba kgone ho bala se ngotsweng. Hlwaya le ho sebedisa mabitso le maetsi ka nepo Peleta mantswe a tlwaelehang ka nepo a leke le ho peleta mantswe a sa tlwaelehang ka ho sebedisa tsebo ya medumo Aha pokello ya mantswe le bukanntswa/dikshenare eo a iketseditseng yona. 	<ul style="list-style-type: none"> Ngola dirapa tse 1- 2 (Bonyane dipolello tse robedi) ka boiphihlelo ba hae kapa diketsahalo. Eba le seabo dipuisanong ho kgetha sehlooho seo ho tla ngolwa ka sona Kgwaritso, a ngola a be a phatlalatse pale ya hae ya Bonyane dipolelo tse tshelletseng. Sebedisa matshwao a puo ka nepo (dikgutlo, difeelwana, matshwao a potso le a makalo) hore ba bang ba kgone ho bala se ngotsweng. Sebedisa lekgathe lejwale, lefetile le letlang ka nepo. Peleta mantswe a tlwaelehang ka nepo a leke le ho peleta mantswe a sa tlwaelehang ka ho sebedisa tsebo ya medumo 	<ul style="list-style-type: none"> Ngola dirapa tse 1- 2 (Bonyane dipolello tse robedi) ka boiphihlelo ba hae kapa diketsahalo. Eba le seabo dipuisanong ho kgetha sehlooho seo ho tla ngolwa ka sona Ngola tema e hlahisang maikutlo jwalo ka karete ya tlhaphohelo,posekarete jj. Peleta mantse a tlwaelehang ka nepo a leke le ho peleta mantswe a sa tlwaelehang ka ho sebedisa tsebo ya medumo Sebedisa matshwao a puo ka nepo (dikgutlo, difeelwana, matshwao a potso Peleta mantswe a tlwaelehang ka nepo a leke le ho peleta mantswe a sa tlwaelehang ka ho sebedisa tsebo ya medumo le a makalo) hore ba bang ba kgone ho bala se ngotsweng. 	<ul style="list-style-type: none"> Ngola dirapa tse 1- 2 (Bonyane dipolello tse robedi) ka boiphihlelo ba hae kapa diketsahalo. Sebedisa lekgathe lejwale, lefetile le letlang ka nepo. Bala le ho buisana ka mongolo wa hae le motswalle 	

<p>Tekanyetso ya ho ithuta</p>	<p>Ho tswa karolong ya 4 e kgutsufaditsweng ya CAPS, leqephe 6 - 10</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Mesebetsi e tlameha ho shebisiswa le ho hlahlojwa nakong ya mesebetsi ya letsasti le letsatsi ya Dipuo. • Bokgoni bo bong le bo bong ha bo a rerelwa ho ba mosebetsi wa tlhahlobo empa ho lokela ho netefatswa hore baithuti ba fuwa menyetla ya ho bontsha bokhoni ba bona ka molomo le ka mokhwa o sebatsang. • Teko e ka etsahala ha fela baithuti ba rutuwe mme ba bile le nako ya ho ikwetlisetsa thuto eo hantle ka nepo ba e utlwisisa. • Tekanyetso ya mesebetsi ya molomo e lokela ho hokahangwa le Bokgoni ba bophelo le Mmetse ha ho kgoneha. • Tekanyetso ke tshebetso e tswelang pele e rerilweng ya ho bokella, ho rekota, ho toloka, ho sebedisa le ho tlaleha tlhaisoleseding ka tswelopele le katleho ya ngwana ho ntshetsapele tsebo, bokgoni le boitshwaro • Ho bohlokwa hape ho hlokomela hore mosebetsi o mong le o mong wa tekanyetso ha o wa lokela ho nkuwa e le ketsahalo kapa teko e le nngwe, empa e tlameha ho ikamahanya le metheo ya tekanyetso e tswelang pele ka dinako tsohle • Mosebetsi wa Tekolo o bopilwe ka dikarolo tse ngata tse sebetsanang le dintlha tse fapaneng tsa Puo kereiting ya 1-3. Ho bohlokwa ho hlokomela hore molao-motheo wa kgokahanyo le kopanyo ya lenaneo la puo jwaloka ha ho bontshitswe nakong ya Tsepamiso ya ho bala le ho ngola” (maqephe 11-12, FP CAPS Puo ya Lapeng Karolo ya 2) e lokela ho tsebisa moralo wa mosebetsi wa tekanyetso ha ho kgonahala. • Bakeng sa ho rala Lenaneo la Tekanyetso • Mosebetsi wa Tekanyetso o lokela ho hlophiswa ka tsela eo ho nang le botsitso ba bokgoni bo hlahlojwang. Sena se tla thusa ho se hlahlobe bokgoni le dikgopolo tse tshwanang ha o ntse o hlokomoloha tse ding: • Sebedisa kakaretso ya Kereiti ya Karolong ya 3 ya CAPS (dipuo tsohle) (ATP) e le tataiso ya ho netefatsa ditaba • Dikahare di phetwa ka kotara jwalokaha ho bontshitswe Karolong ya 3 e seng ka beke; mme kgetho ya dikahare le tsebo ha di a lokela ho siya sekgeo mahareng a dikotara tse nne
<p>TEKANYETSO E THEHILWENG SEKOLONG: Mohlala wa mosebetsi wa Tekanyetso</p>		<p>Ho mamela le ho bua:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mamela tlhahlamano ya ditaelo a arabele ka tshwanelo • Mamela bakeng sa dintlha paleng a araba dipotso tse bulehileng, mohl., a fumana sesosa le sephetho <p>Medumo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mesebetsi ya molomo/kapa e etswang: Elellwa medumo e tshwaetsanang mantsweng (mohl: nkuka, nkgesa, jwang) medumo ya le lengwana e tshwaetsa medumo ya marenene hore e qapodiswe jwalo ka yona (Nako ya tsepamiso ya ho bala: Nako ya medumo e tsepamisitsweng) • Tse ngolwang: Bopa ditlhaku tse tharo tsa didumammoho tse ikemetseng ha di hlahella mantsweng (mohl: ntlo, nthata, mpho) <p>Ho bala:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mesebetsi ya molomo/kapa e etswang: Ho bala ka tataiso ya sehlopha • Balla hodimo le ka kgutso ba bala dibuka tsa bona ka tataiso ya sehlopha le titjhere ke hore sehlopha kaofela se bala pale e tshwanang e boemong ba sona • Sebedisa mantswa a hlahang kgafetsa, medumo, bokgoni ba ho peleta le ho qapodisa ho hlopholla maemo le sebopeho ha a bala • Itsekola ha a bala ho elellwa mantswa le kutlwisiso (Nako ya tsepamiso ya ho bala) • Tsebo ya kutlwisiso (Nako ya tsepamiso ya ho bala) • Dipotso tsa sebele • Ho lepa/ noha • Hlophisa botjha: • Tshwantsho: Eng, Hobaneng, Jwang • Ngola tema e hlahisang maikutlo jwaloka karete ya tlhaphohelo, posekarete, jj. • Ngola dirapa tse 1- 2 (bonyane dipolelo tse robedi) ka boiphihlelo ba hae kapa diketsahalo • Sebedisa matshwao a puo ka nepo (dikgutlo, difeelwane, matshwao a potso le a makalo) hore ba bang ba kgone ho bala se ngotsweng Mongolo: • Ntshetsopele ya mongolo o sa kopanang: bopa ditlhaku tse nyane le tse kgolo ka nepo le ka lebelo le eketsehang le ka tshwano

